




# Xitori xa Lesedi

Tebogo Boikanyo Matshana  
Tebogo Boikanyo Matshana





Sesi wa mina Lesedi i xihuhuri.

U ta khandziya xitulu xa yena, a tiendla bere.

A ta tumbela emurhini loko u ringeta ku n'wi khoma.



Kokwana a huwelela, "Chika kwalano, u ta onha misisi ya wena".

"Aa, Kokwana, se ndzi hahile ndzi le moyeni!" ku hlamula Lesedi.

Hi ku hlamala, Kokwana a ninginisa nhloko.



U nga tshemba leswaku loko mpfula yi na, sesi wa mina Lesedi u tsutsumela eka yona.

“Lesedi,” ku huwelela kokwana, “Nghena endlwini, u ta onha swiambalo swa wena!”



Lesedi a dirowa hi swakudya swa yena swa madyambu, a endla swidan'wana hi tiya ya yena.



U bananisa sete ya yena ya mindzhumba, kutani  
a tlurhula katara ya yena ya gezi.



A swi hlamarisi loko a nga koti ku vona hi laha a hlangahlanganisaka hakona ekamareni ra hina.



"Lesedi," ku vula kokwana, "Hakunene leyi a hi  
yona ndlela ya kahle ya matikhomele ya  
xinhwanyetana."



"Aa, Kokwana," ku vula Lesedi a karhi a  
ahlamula, "Hileswi ndzi nga tumbulukisa  
xiswona."



Kambe vusiku hinkwabyo, Lesedi, a  
hundzulukahundzuluka, a nga kalangi a kuma  
vurhongo.



Loko ri xa nampundzu, Lesedi a ha twa vurhongo.

“Aa, Kokwanee, a ndzi kalangi ndzi etlela kahle nakatsongo. Ndzi kombela u ndzi nyiketa nkukulu, Ndzi ehleketa ku basisa kamara ra mina.”



"Aa, Lesedi," ku n'wayitela Kokwana, "Kumbe u ta hundzuka nhwana wo tirhandza."

"Aa, Kokwana," ku n'wayitela Lesedi, "Ndza swi kota ku va mina, hambi ku va nhwana wo tirhandza ndza swi kota."



"Ndzi nga va swona haswimbirhi. Ndzi nga va xin'wana na xin'wana lexi ndzi xi tsakelaka," ku vula sesi wa mina a karhi a vukarha Kokwana."



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have  
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

**Title:** Xitori xa Lesedi

**Author/s:** Tebogo Boikanyo Matshana

**Translator/s:** Bongani Maluleke

**Illustrator/s:** Tebogo Boikanyo Matshana

**Assurer/s:** Arnold Mushwana

**Language:** Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

**CC BY** includes the following elements:

**BY** – Credit must be given to the creator

